WEST Search History for Application 10550097

Creation Date: 2008092910:30

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
dynbo4 or ca11nb4o21	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
lacanio4 or (la$nio4 with (ca or calcium))	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
calanio4 or (ca$nio4 with (la or lanthan$))	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(calanio4 or (ca$nio4 with (la or lanthan$))) or (lacanio4 or (la$nio4 with (ca or calcium)))	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
batazro6 or bati2o6 or bazr2o6 bazrtao6 or batitao6 or batatio6	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(bata$o6 with (ti or titanium or zr or zirconium)) or ((bati$o6 or bazr$o6) with (ta or tantalum))	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
((bata$o6 with (ti or titanium or zr or zirconium)) or ((bati$o6 or bazr$o6) with (ta or tantalum))) or (batazro6 or bati2o6 or bazr2o6 bazrtao6 or batitao6 or batatio6)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(mg$sio4 or ni$sio4) with (ca or calcium or co or cobalt or ni or nickel or fe or iron or mn or manganese)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
mgcasio4 or mgcosio4 or mgnisio4 or mgfesio4 or mgmnsio4 or camgsio4 or comgsio4 or nimgsio4 or femgsio4 or mnmgsio4	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
nicasio4 or nicosio4 or nifesio4 or nimnsio4 or canisio4 or conisio4 or fenisio4 or mnnisio4	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
((mg$sio4 or ni$sio4) with (ca or calcium or co or cobalt or ni or nickel or fe or iron or mn or manganese)) or (mgcasio4 or mgcosio4 or mgnisio4 or mgfesio4 or mgmnsio4 or camgsio4 or comgsio4 or nimgsio4 or femgsio4 or mnmgsio4)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008

((mg$sio4 or ni$sio4) with (ca or calcium or co or cobalt or ni or nickel or fe or iron or mn or manganese) or mgcasio4 or mgcosio4 or mgnisio4 or mgfesio4 or mgmnsio4 or camgsio4 or comgsio4 or nimgsio4 or femgsio4 or mnmgsio4) and @pd<20040324	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
((mg$sio4 or ni$sio4) with (ca or calcium or co or cobalt or ni or nickel or fe or iron or mn or manganese) or mgcasio4 or mgcosio4 or mgnisio4 or mgfesio4 or mgmnsio4 or camgsio4 or comgsio4 or nimgsio4 or femgsio4 or mnmgsio4) and @pd<20030326	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(sr2nb$o7 or sr4nb$o9) with (ti or titanium or zr or zirconium)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
sr2nbtio7 or sr2nbzro7 or sr2tinbo7 or sr2zrnbo7 or sr4nbtio9 or sr4nbzro9 or sr4zrnbo9 or sr4tinbo9 or sr4nbtio9	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(sr2nb$o7 or sr4nb$o9) with (ti or titanium or zr or zirconium)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(sr2ti$o7 or sr4ti$o9 or sr2zr$o7 or sr4zr$o9) with (nb or niobium)	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
sr2nbtio7 or sr2nbzro7 or sr2tinbo7 or sr2zrnbo7	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
sr4nbtio9 or sr4nbzro9 or sr4tinbo9 or sr4zrnbo9	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(sr2nbtio7 or sr2nbzro7 or sr2tinbo7 or sr2zrnbo7) or ((sr2nb$o7 or sr4nb$o9) with (ti or titanium or zr or zirconium))	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
sr2ti2o7 or sr2zr2o7 or sr4ti2o9 or sr4zr2o9	EPAB, JPAB, DWPI	ADJ	YES		09-29-2008
(la or la?sb.$ or lanthanum) with (ca or calcium or ca?sub.$) with nio?sub.4	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
(la or la?sub.$ or lanthanum) with (ca or calcium or ca?sub.$) with nio?sub.4	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
ba$o?sub.6 or ((bata?sub.$ or bati?sub.$ or bazr?sub.$ or ba$) adj3 o?sub.6)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008

((bata?sub.$ or bati?sub.$ or bazr?sub.$ or ba$) adj3 o?sub.6)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
((bata?sub.$ or bati?sub.$ or bazr?sub.$) adj3 o?sub.6)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
((bati?sub.$ or bazr?sub.$) adj3 o?sub.6)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
(sr?sub.2$o?sub.7) or (sr?sub.4$o?sub.9)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
(sr?sub.2 adj10 o?sub.7) or (sr?sub.4 adj10 o?sub.9)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008
(sr?sub.2nbo?sub.7) or (sr?sub.4nbo?sub.9)	PGPB, USPT	ADJ	YES		09-29-2008